


Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

basic education



NATIONAL SENIOR CERTIFICATE

KEREITE YA 12

**SESOTHO PUO YA LAPENG (HL)
PAMPIRI YA 1 (P1)
PUDUNGWANA 2011
MEMORANDAMO**

MATSHWAO: 70

Approved
Ext. Moderator
25/11/2011

Internal Moderator
25/11/2011

Memorandamo ona o na le maphe a 8.

DEPARTMENT OF BASIC EDUCATION
2011 - 11 - 10
PRIVATE BAG X 110
PRETORIA 0001
PUBLIC EXAMINATIONS

Dituperweng tsa pampiri ena di se sebediswe ntle ho tumello

Ext. Moderator
25/11/2011

Handwritten signatures and dates

Phella

KAROLO YA A: TEKOKUTLWISISO

POTSO YA 1

TEMA YA 1

- (1) 1.1 Mmatshokolo ✓
- (1) 1.2 Potlolamente/mokotiana/mokotiana wa tshelate/sepate sa tshelate/sepate/gets/bortikhelisi ✓
- (1) 1.3 Tshelate/bokgotokgotno ba tshelate/tshelate e ngata/mmethe wa tshelate ✓
- (1) 1.4 E ne e le dinokwane tse tlatapang dibanka/ditsotsi/dikebekwa/batlatapi/dakgoshedi/dilalome/mashodu/bakgototsi (bakhototsi). ✓
- (1) 1.5 Ke tshankana/tshankaneng/teronko/teronkong/ntlwanatshwana/ntlwanatfi. ✓
- (2) 1.6 Ka mora ho tlatlapa banka Moleko o ile a kenelwa ke moya o mobe wa ho tshelate a baleha ka yona/Ba ile ba lwantshana ka bobona/Ba ile ba qhekanyetsa motswalle wa hae Teleko, mme o ile a phamola potlolamente ya nkqisetšana mahafi [Mohopolo wa sehloho ke hore Moleko o ile a qhekanyetsa Teleko] ✓ ✓
- 1.7 Banna ba motse ba ile ba iphapanya [walo ka beng ba ditarki; Ba ne ba bohile/shebile feela se etsahalang ba sa etse letho/ba shebelitse. [Mohopolo wa sehloho ke hore ba ne ba shebile feela, ba sa etse letho] ✓ ✓ (Tshwaya e le ngwe feela)
- (2) 1.8 Se ne se sa nepahala hobane ha se ntho e lokileng hore motno a otwe habohoko hakaale hahloho ha e bile e le nate a shapa mme, ebile hape ha se mokgwa o motle wa phedisano ka ha maele a Basotho a re 'matlo ho tsha mabapi'!
- (1) 1.9 B/ba lelekisana ✓
- (1) 1.10 D/tswa madi ka molomo/lehanov ✓
- (1) 1.11 Nnete. Morero wa bona galong e ne e le ho arolelana tshelate feela Moleko a kenwa ke moya o mobe. Kapa

Ditupeneng tsa pampiri ena di se sebediswe ntle ho tumello

EKS

Matfosi. Moleko o ile a tlalwa ke mona/meharo/mohonona kenwa ke moya o moho/O ile a kwenehela Teleko. mobe yaba o se a ikemisetsa ho baleha ka tshelate eo ba e utswitseng ba le

Kapa

Nnete/Matfosi ka ha Moleko o ne a sa ka a rera ho qhekanyetsa Teleko ho tloha sethathong empa o ile a kenelwa ke moya o mobe na ba se ba fumane tshelate. ✓✓

(2)

Monna o ile a thia a potlakile naholo a bile a bua lehlafi ka setuba, a tseketse potloloamente kwana mme a tswa a sa bolella mosadi hore ho etsahlang/Monna o thile a se a lahlela potloloamente feela a sa bue letho le mosadi a bile a tswa a tsamaya ✓

(2)

Ho bolelwa hore bohlo ba nako ba ne ba dula ba tshwerwe ba le tshankaneng/Ba ne ba tswaetse ho tshwarwa/Ba ne ba geta nako e telele ba le tshankaneng/Ba ne ba hloa tshankaneng/Ba ne ba hloa ba tshwerwe. [Mohopolo wa sehlooho ke hore ba ne ba dula ba tshwerwe] ✓✓

(2)

Batho ba sebetzang mmoho kapa ba etsang diketso tse tshwanang kajeno ba se ba fetohelane, mme ba batla ho bolayana kapa ho ntshana kotsi/Metswalle ya sebele e ya kwenehelana/rerelana bohe. [Mohopolo wa sehlooho ke hore metswalle e gabane] ✓

(2)

TEMA YA 2

Mokganni wa koi, o ne a tsamaya le motho e mong mme o ile a kopana le dinokwane, tsa ba emisa di batla ho ba nkela koi./Dinokwane di nkela batho koi (haejeka)/Botlapi [Mohopolo wa sehlooho ke hore dinokwane di nka koi ka mahahapa] ✓

(1)

Ba tshaba hore bapalami ba koi ba tia ba bona, ba ba tsebe mme ba ba tshabe sepoleseng. Ba ipatle hore ba se bonwe/tsejwe/hlokomelwa/lemohuwe. ✓

(2)

[Tshwaya e le nngwe feela] Dinokwane di ne di ka nna tsa ba ntsha ka kgang/kane (hotola/hula) ka koi/ing tsa ba siya moo di sa ba ntsha kotsi/ kapa tsa ba ntsha dikotsi, tsa ba siya moo/kapa hona ho ba polaya e be di baleha ka koi. ✓✓

(2)

Ke hobane o batla ho baballa maphelo a bona. Ha a ka nganga dinokwane tseo di ka nna tsa mmolaya, hobane yena e ka nna ya ba ha a tshwara sebeta/O tshabile ho lwantshana le batho bao ka baka la bokwala. [Mohopolo wa sehlooho ke hore mokganni a ke ke a kgona ho itwanela] ✓✓

(2)

Ditema tse na ka bobedi di bua ka bosenyi/botsotsi/bokweta/bonokwane/botlatlapi/bora/poshodu. ✓✓

(2)

MATSHWA O HLE A KAROLO YA A:

30

Phetla

Ditupenweng tsa pampiri ena di se sebediswe ntle ho tumello

E.M.S

Handwritten signatures and scribbles at the top of the page.

E.M.  

Dituperweng tsa pampiri ena di se sebediswe ntle ho tumello

Phetha

MATSHWAO OHLE A KAROLO YA B: 10

SESOTHO	Ke	a	tsamaya	Palo ya matswe
				3

ELA HLOKO: Mohlahlobuwa a se ngole dikgutsufatso tsa matswe ntle le haeba dikgutsufatso tseo di ne di hahisitswe temeng. Maamong a jwalo, kgutsufatso e balwe jwalo ka lentse le feletseng. Mohlala wa palo ya matswe:

Din	7
TP	3
Matshwao kaofela	10

Batswayi ba sebedise sekala sena ha ba aba matshwao:

- Kabo ya matshwao: Bakeng sa dintlha tse supileng, matshwao a 7.
- Bakeng sa tshbediso ya puo, matshwao a 3.
- Matshwao kaofela: 10

Bahlahlobuwa ba tlamelha ho bontsha palo ya matswe ka nepo.

Mohlahlobuwa o lokela ho ngola kgutsufatso ya hae ka sepopho seo a laetsweng ho e ngola ka sona. Kgutsufatso e hahisitsweng ka sepopho se seng e tshwauwe.

(Palo ya matswe = 91 le 84)

Mehopolo e lebellletseng:

- Kgetho ya lekala le nepahetseng la mosebetsi le ho kala tsebo ya hao ke ntlha ya bohlokwa.
- Motho a etse dipatlisiso ka lekala la mosebetsi oo a o ratang.
- Ho sebetsa ka matsatsi a phomolo ho eketsa tsebo ya mosebetsi.
- Kgetho ya ditluto e nyallane le mosebetsi oo motho a batlang ho o sebetsa.
- Tseba ka menyella e teng ya ho nyollwa le ho hatela pele mosebetsing oo.
- Lerato la mosebetsi ke taba ya bohlokwa haholo.
- Ntle le lerato la mosebetsi tshhebetso e ba mpe.

Dikarabo ka sepopho sa seratswana

Motho o lokela hore a kale tsebo ya hae ya mosebetsi. A kgetho mosebetsi oo a nang le bokgoni ba wona hantle, mme a batlisisa ka wona. Kgodiso ya tsebo a ka e etsa ka ho sebetsa ka matsatsi a phomolo. A nyallanye kgetho ya ditluto le mosebetsi oo a batlang ho o sebetsa. A etse dipatlisiso ka menyella ya nyollo le kgatelopele mosebetsing oo. Lerato la mosebetsi oo a o kgethang le etsa hore a sebetsa hantle le ka matlofelo. Ha lerato la mosebetsi le le siyo tshhebetso e ba mpe.

POTSO YA 2

KAROLO YA B: KGUTSUFATSO

Marking the summary:

The summary should be marked as follows:

- **Mark allocation:**
 - 7 marks for 7 points (1 mark per main point)
 - 3 marks for language
 - Total marks: 10
- **Distribution of language marks:**
 - 1-3 points correct: award 1 mark
 - 4-5 points correct: award 2 marks
 - 6-7 points correct: award 3 marks

NOTE: Whether it is in point form or paragraph form, make sure it is coherent.

NOTE:

- **Format:**
 - Even if the summary is presented in the incorrect format, it must be assessed.

- **Word Count:**

- Markers are required to verify the number of words used.
- Do not deduct any marks if the candidate fails to indicate the number of words used.
- Difereng tsá pampiri éna di se sebediswe ntle ho tumello

E.M. 

words used or if the number of words used is indicated incorrectly.
If the word limit is exceeded, read up to a maximum of 5 words above the stipulated upper limit and ignore the rest of the summary.
Summaries that are short but contain all the required main points should not be penalised.

MATSHWAO OHLE A KAROLO YA B: 10

KAROLO YA C: THUTAPUO LE TSHBEDISO YA PUO POTSO YA 3

3.1 Ke tshbediso ya mongolo wa ditlhaku tse kgolo.
Tshbediso ya mongolo o motenya o ntshofaditsweng o toboketsang ka hara dipolelo tsa hae/Mofuta wa mongolo/Mongolo o fapaneng.
Tshbediso ya ditshwantsho tse hlakitsang thepa ya bona.
Puo e hlohleletsang/susumetsang. ✓✓

(Motshwayi a tshwaye e le nngwe feela)

A/Bomme le barwetsana. ✓

3.2 'Lethathama la Oil-Control le siya lellalo le ipheletse hantle'. ✓✓

3.3 'Lethathama la Anti-Blemish le getang mabadi/dipato/dibato le siye lellalo le phetse hantle'. ✓✓

3.4 Nka se kgutlissetsa ho ba ha **House of Gallia** mme ke kope hore ba ngutlissetse tshetele ya ka eo ke e lelleng ba be ba mnehe le eo ke tiang ho lokisa lellalo la ka le senyehileng ka yona.

Kapa

Ditjupenweng tsa pampiri ena di se sebediswe ntle ho tumello

Phetla

EM

Nka ya ngakeng e phokolang lellalo ebe ke kopa hore ba ha House of Gallia ba lefe ditsheenyehelo tsohle tsa ngaka eo. ✓✓

(Tshwaya e le nngwe feela mme maikutlo a mang le a mang a nepahetseng a mohlahlobuwa a amohelewe)

Lethathama la Oil Control le siya lellalo la hao le phetse hantle le benya./le benya. ✓

(1) [10]

POTSO YA 4

4.1 Molaetsa wa khathunnu ke ho re batho ba palamang ditseki tseo ba ka iphumana ba shwele, ba kentswe makaseng a batfu ka ha di se maemong a matle/ka baka la bakganni ba kgannang bohlaswa ba bile ba nwele. ✓✓

(2)

4.2 Ke moelelo wa hore batho ba palama tekese mme ba mo siya a ntse a eme moo ba ya mahae. ✓

(1)

4.2.2 Ba lilo shwa ba mo siye lefatsheng mona a phela/Ba tatetse ngalong ya batfu hoba ditseki tseo ditshwana le makase/lefu. ✓
[Mohopolo wa sehlooho ke hore sebopelo sa ditseki se supa lefu]

(1)

4.3 O tasola ka maoto a hae/O a tasola ka maoto a hae. ✓

(1)

4.4 B/Bohie le tla ntatela. ✓

(1)

4.5 Mosadinyana/Mosatsana ✓

(1)

4.5.2 Mosadinyana/Mosatsana enwa o nahana hore o tla palamang a tlhophere tsee? ✓

(1)

[Motshwayi a hlokomela hore polelo ya mohlahlobuwa e bontsha nyediso

Ei Ke ne ke tla palama hobane ke tla ba ke batla ho ya lapeng mme jwale ha ke na boikgethelo kaha ha ke na koloi.

4.6

[Mohopolo wa sehlooho ke hore motho ha a na koloi o tla palama]

KAPA

Tjhe, ke ne ke sa tlo palama kaha ho se ho ntse ho donahala hore ditseki tseo ha di maemong a matle mme di ka nna tsa hlahisetsa bapalami kotsi. ✓✓

[Mohopolo wa sehlooho ke hore motho a ka nna a shwa ha a tsamaya ka ditseki tse]

(2) [10]

Phetla

Dituperweng tsa pampiri ena di se sebediswe ntle ho tumello

EM

Phetla
 E-ix
 MME

Ditlaperweng tsa pampiri ena di se sebediswe ntle ho tumello

MATSHWAO OHLE A KAROLO YA C:
 MATSHWAO OHLE A PAMPIRI ENA: 70

[10]

5.6 (2) O tswile mona a hoshola, a qatile mohatla jwalo ka n'ya ya lepaku ke ho swaba. ✓ [Polelo ya Mohlahlobuwa e bontshe moelelo wa maelana wa tshwabo le ho tshoha]

5.5 (2) Dillo o ne a hlolwa ke jwala ke ka hoo a tsebetsweng. Dibopuwa tsohle di ile tsa hlolwa ke Modimo. Mokudi o ile a hlolwa ke ba habo maobane. Lefu le ile la hlolwa ke dipolelo tsa hae tse fosahetseng ✓ (Motshwayi a tshwaye e le nngwe feela)

(2) [Ha Mohlahlobuwa a sa sehela dikarabo mola empa a nepile a fuwe matshwao]

5.4 (1) Dillo o ile a ipolella ✓ hore o tla fumana mosebetsi Qwaqwa. Yena ✓ o ile a itshenyetisa mosebetsi ka ho nwa ha hae.

5.3 (1) B/Ba habo ba ba ntsweleng hore Mathheadira a patwe Dillo a le siyo. ✓

(2) Dillo lefung la ntatae ho se swabisitse/Sejhaba se ile sa re se swabisitse ke re se swabisitse/Sejhaba se re ho ba siyo ha Dillo lefung la ntatae ho se swabisitse/Sejhaba se re ho ba siyo ha Dillo lefung la ntatae/Sejhaba se itse se

5.2 (1) Setjhaba se re se swabisitse ke bosijo ba Dillo lefung la ntatae/Sejhaba se re se swabisitse ke ho ba siyo ha Dillo lefung la ntatae/Sejhaba se itse se na koi o tia palama]

5.1 (1) Ke tshenyo e kgolo ho tshola dijo tse ngata tseo o sa tlo di ja kaofela. ha a

POTSO YA 5